



Essential Plan a Wọabọ no Mua

HENA NA ẸWỌ HO AKOANYA?

NNIPA BI A WỌWỌ HO KWAN YẸ:

- Wọn a wotete New York State
- Odu Essential Plan sikasem ho ahwehwede ho
- Nnipa a wọnam mmra kwan so a wọwọ U.S ọman no mu.
- Mfe 19 kosi 64
- Nnipa a wọnni akoanya sẹ wọ bẹ dọm Medicaid anaa Child Health Plus
- Onni hokwan wọ mfaso a n'adwumawura anaa ọfoforo de ma mu

NY State of Health di Ọman mmara ahorow so, na enye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ọman a ofi, ne som, ne bobeasu, mfe a wadi, sẹ waware anaa ọnwaree, sẹ wọakye no pẹn, nipaduan yebea ahorow, sraadi a wadi pẹn, afie ayayade ho ne/anaa ye a woye bi tua ka.

DEẸN NA ẸHWẸ SO?

- Banbo ayarehwe a ẹka biaara nnim
- I Ayarehwe a ọyarefo da ayaresabea ho
- Ayarehwe a ọyarefo nna ayaresabea ho
- Apemfo ne mmofra a wọawo wọawo wọn foforo ayarehwe
- Ọhwe wọ tebea a egye ntẹmpẹ mu
- Mogya mu nhwehwemu mfonintwa adwuma ne honam nnhwehwemu mfonintwa adwuma
- Nduro a dokota twerew ma
- Som a wode ma nnipa a wọn ara tu anamon ma wọn apọwmuden asan egyina yie ne wọn a wope sẹ wosua apọwmuden ho asetena pa
- Adwene mu apọwmudensẹm ne adurofa ho nsemnsem hwebea.
- Som a wode ma nnipadua mu yieye ne yaree koankoro ho mmoa a wode ma
- Adehu ne Ẹse hwe

FRẸ YẸN WỌ:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

ESSENTIAL PLAN NO BO YE SEN?

AKATUA: Bosome sika a wubetua no ye \$0 (hwee) de ma won a wofata.

ƐKA NKYEKYEMU: **WUNTUA HWE** nso ka ho. Nnea edidisoo yi ye nhweso a Essential Plan nyehyee aye de kyekye aka ahodoɔ no bi.

ƐKA NKYEKYEMU ƐMA APƆWMUDEN AYAREHWE ASOEƐ	Sika a wonya no afe no mu: Ɛe esua sen \$12,880-\$19,320	Sika a wonya no afe no mu: \$19,321-\$25,760
Bosome Akatua	\$0	\$0
Sika a ye be te no afi n'awieye	Hwee	Hwee
Banbo ayarehwe	Akatua biaara nni	Akatua biaara nni mu
Dokota nsrahwe a edi kan	\$0	\$15
Dokota obenfo Nsrahwe	\$0	\$25
Yarefoɔ a wogyee won to ayaresabea ho	\$0	\$150
Suban apɔwmuden ayarehwe a wongye no nto ho nsra	\$0	\$15
Suban ho apɔwmuden Yarehwe Nsrahwe wo Ayarehwebea ho	\$0	\$150
Ɛdan a wohwe obi wo mu wo tebea a egye ntɛmpɛ mu	\$0	\$75
Nhwe a wode ma anim-anim yi ara	\$0	\$25
Nipadua mu ahodoɔden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, Edwumaye mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$0	\$15

ƐKA NKYEKYEMU DE MA NDURO A DOKOTA KYWERƐW MA	Sika a wonya no afe no mu: Ɛsua sen \$12,880-\$19,320*	Sika a wonya no afe no mu: \$19,321-\$25,760
Nduro a wɔmmɔɔ ho ban mmara kwan so:	\$1	\$6
Nduro pa a agye din a amanfoɔ pɛ	\$3	\$15
Nduro pa a agye din nanso amanfoɔ ntae mpe	\$3	\$30

*\$0 ma won a won akatua a ennuru \$12,880.

ƐKA NKYEKYEE DE MA ƐSE HO BANBO NE ADEHU SO MFASO	Sika a wonya no afe ni mu: Esua sen \$12,880-\$19,320	Sika a wonya no afe ni mu: \$19,321-\$25,760
Ese ho banbo ne Adehu	\$0	\$0